

САНА ОЛОХ

Х а н ы а т
1931 снл алынны
ыйтан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭННТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

№ 65 (4799)

1976 снл. Ыам ыйн 29 күнэ
СУБУОТА

Сыновата
2 харчы

ПРОФСОЮЗТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН I V П Л Е Н У М А

Ыам ыйн 27 күнүгэр профсоюзтар оройуоннаабы советтарын IV пленума буолан ааста.

Пленум «ССКП XXV съездин түмүктөрө уонна оройуон профсоюзнай тэрилтэлэрин соруутара» диэн бопкуруубу дүүллэстэ. Дьаһааты профсоюзтар оройуоннаабы советтарын президиумун председатели И. П. Васильев огордо.

Дакылаат сүмүһүнэн кэсэтинтэ кытыынылар: В. Ф. Ермолов — тыа хаһаайыстыбатын управлениетын кылабынай агронома, М. Ф. Платонова — амы үлэһиттерин проф-

союзун райкомун председатели, Е. Д. Гудяев — культура үлэһиттерин профсоюзун райкомун председатели, А. Е. Филиппов — райсовет исполкомун председатели солбуйааччы, М. А. Никитина — культура оройуоннаабы дикттин директора, А. И. Пермяков — оройуоннаабы эмтиир-санитарнай холбохун кылабынай врача.

Пленум үлэһиттэр ССКП райкомун бастагы секретара Н. П. Листиков кытыыны ылла уонна тыл эттэ.

Пленум дүүллэһиллибит бопкуруоска туһааннаах уураабы уонна дьаһаллар быһаарыа ылына.



„Десятый пятилетний план... будет программой развития всех республик, наций и народностей, образующих нашу великую социалистическую Родину... Сложившийся в пределах всей страны единый хозяйственный организм — это прочная материальная основа дружбы и сотрудничества народов.“

Л. Н. Брежнев



ССТА фотохрониката.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЫРААЫННЫГА

МОСКВА, ССТА, ССР Советтарын Государственной Академической Улахан театра тэрилинбитэ 200 сылын түүллэ. Бу албан ааттаах коллектив ибидейэ — бүтүүн советский искусство, аан дойдутаагы музыкальной культура бырааһынныга. Улахан театр аан дойдута кээнник сурадырар.

ССКП КК Генеральнай секретари

Л. Н. Брежнев Улахан театр коллективтар ыһыһыт эбэрэттин биһиги дойдубут бары айар интеллигенцията, Улахан театр коллектива үрдүк оро көтөрүлүүһүн көрүстүлэр.

Ыам ыйн 26 күнүгэр Москва Улахан театр 200 сыла туолуутугар аналлаах үөрүүлээх муһунах буолла. Театр коллективна советской музыкальной хореографической искусство сайдыытыгар үбүлүчүлээх үтүөлөрүн иһин уонна хайбаллаах юбилейинан сибээстээн Ленин орденынан наараадалаһына.

ССТА.

Алтайдар бурдук ыһаллар



Бүтүн Союзтаагы социалистической куоталаһыны көрүлээччилэр — Алтайскай ыраай үлэһиттэрэ туорахтаах культуралары ыһыны кээнник ыһаллар.

Косихинскай оройуон «Советской Сибирь» колхозугар механизированнай хомуу эвенолара тэрийдилэр. Маннаах эвено күнүгэ 200 гектарга ыһыны ыһтар. Бу хаһаайыстыба бастык механизатордарыгар ыһы хаачыстыбатын хонтуруоллааһын бойлоһорго сүктөрүлүһүнэ.

СНИМОНКА: «Советской Сибирь» колхоз парткомун секретара Л. Питничко «Бочуот Знага» ордоллоох эвеновой М. Рагозинга ыһыны туттарар. Михаил Николаевич ыһы бастагы күнүрэттэн оройуон үрдүнэн бастык көрдөрүүнү ситилэр. Киниэхэ толорор үлэтин бойота хонтуруоллууругар итэһийдилэр.

В. САДЧИНОВ фотота, ССТА фотохрониката.

СААСКЫ ЫҤЫҤЫ

Оройуонга бастакынан

Хаачыстыба уонна көдүүсэ пятилеткатын бастагы сааһыгар туорахтаах культуралар ыһымыларыгар Субуруускай аатынан совхоз механизатордара тэрээһиннээхтик бэлэһимийиттэрэ. Сааскы хонуу үлэлэрэ хара маһыһыттан иһин сменанан ыһытылаллар ситиһилибитэ. Үлэһиттэр культурнай отууларга хоно сылдьылар хааччылыбыта. Агрегаттар уонна сменалар икки ардыларыгар, со-

циалистической куоталаһыны күүсэ тэһитиллэн, оһо сөптөөх моральной уонна материальной көрүлээһин олохтоһон, үлэ-хамнас тэһиэ күн аһын күүрүһүн иһитэ. Оттон үлэ бары көрүһүрө үчүгэй хаачыстыбаахтык толорулалларыгар ураты бөлбөмтө ууруллубута, хонтуруол күүһүрүлүбүтэ. Үһи барыта үчүгэй түмүктээх буолла. Субуруускай аатынан совхоз (директор

М. И. Бельх, кылабыһый агроном В. П. Чичигинаров) ыам ыйн 28 күнүгэр барыта 1625 гектарга туорахтаах культуралары ыһан, ыһааһын толордо.

Иһини таһынан сүөлү аһылытар күөх ыһы 80 гектарга, подсолнух 70 гектарга ыһылына.

Хатылы отделениетыгар коммунист С. Н. Унтаинцев сатаар пөһөтө пөһрдөөһүнэ туруһа.

Е. СМЕРНИКОВА.

Сменанан үлэлээн

Субуруускай аатынан совхоз Соловьевскай отделениета быһыл 300 гектарга туорахтаах культуралары ыһар быһааннааһын ыам ыйн 25 күнүгэр барытын ыһан бүтүрдэ. Эрдэттэн бэлэһимийи ыам ыйн 3 күнүттэн сүрүн ыһылыах сиргэ тийһэн бири-

гедийар Д. Н. Собакин уонна эвеновод М. Г. Николаев сатаалларынан үлэлэһтилэр. Бу 20 киһилээх эвено сипк саптарыта сараланыар дээрэ 1 километр усталаах үүт бүтэһи тутта. Иһы сараланыытыттан сменанан үлэлэһи тэрилиннэ.

Агрегаттар куоталаһын үлэһиттэр. Г. Е. Дьячковскай агрегата бастаан кыһыл ыһымы ыһан. Иһини мөһтөдө Г. Д. Николаев, үһүкэ М. Г. Николаев таһыстылар.

Н. ДЬЯЧКОВСКАЯ.

Мугудайдар бүгүн бүтэрэллэр

Карл Маркс аатынан совхоз Мугудайдаагы отделениетыгар 11 транкторнай агрегат бааһыналарга икки сменанан үлэһиттэр. Сирин хорууааччылар уонна таһааччылар бааһына хаһан куураһыттан көрөн, ардыгар маршруттары уларытан туран, суһаларын суолун түбөрөн испиттэрэ, сипк саптарыны ыһытыллар. Оттон бурдугу ыһаааччылар иһиндэр кэһиллэриттэн бааһыналарга селлалары

көһлөрбөтүнэн барбыттар. Бэһэһэһи туругунаан манна 518 гектарга туорахтаах культуралар ыһылыбыттар. Үлэ хаачыстыттан сыдыһаахтаах, мугудайдар бүгүн 650 гектарга бурдугу ыһар быһааннарын толорор таһаахтаахтар.

Оттон Одьулуун отделениетыгар Н. Е. Яковлев эвеноводун селлалыыттар Наталия Чарантар сыдыһаллар. Манна баар адыс деляндалары бүтөрөһүр. Бүгүн Хал-

танг чарантар аастылар. Ол аата, барыта 767 гектарга туорахтаах культуралары ыһтылар.

Бу эвено балаача тэһимнээхтик үлэһиттэр техника сотору-сотору сааһааһына таһаайдаата. Ити сирин таһаааччыларга сыдыһааһа. Ол иһин селлалыыттар туран хаачылылар таһа сыйахта. Бааһына сорох өтө кууран бөрбөһэ эһа харгыстаата.

А. СИВЦЕВ.

хаһаат общ. корр.

КУОТАЛАҢЫ — МОДУН ХАМСАТАР КҮҮС!

Профсоюзтар оройуоннаабы советтарын IV пленумугар президиум председателэ

таб. И. П. Васильев дакылаатттан

Бүгд шийн 27 нүүртэй бүсийн дасгал профессортар оройшуулангай советтарыш IV пленумтар «ССКН XXV съезиш түмүктэргэ уюуна өрөйуон профсоюзнай тэрлэтэгэри соруктара» дээн бовбуруос дуудалаһыныа.

Монгол дэлгэра дахьхнаагаа уонна хэсэгтнхлэртэн
хэсэгтнхлэртэн хэсэгтнхлэртэн

Бу дэла олунньу 24 күнүттөн күзүн тутар 5 күнүгөр диэн үлээбэр ССН XV сыһа сайдыылар социалистическай обществон уус-уобулатыгар кэлэр биле сыһа иттиини өрдүк үһүн көмө нэртүн энциклопедическай павани катан принципна алай айтыала рол чопчулаа бирэде, онус итти лесса сүрүн социальный экономическай структура түсүргөлүүнү дар.

Бү нийлэлтэй «Үнд хангайны» тиймийн орно. Моторууга сөрөгүүлэх хиймэлмалны үүсгүү нийл-лэлтэйчиган буюу хиймэлмал. Боро-дүүсгүүгийн өнгөрөн талаарийн салалары орто хиймэлмал ашигт нийлэлтэйчиган тэнгэрхүүхд 14—15 дүрхниймалын - улаагийнмаларта сөрөг түрүсгүүдүүн. Үлэ өнгөрүү түүсгүү салалары орто талаарийн үлэ хангайнытиймийн 27—30 дүрхниймал үлэгийнмаларх. Бүр-дүс салалары орто хиймэлмал 215—220 мөлүүгүн тэнгэрхүү нийл-лэлтэйчиган. Салга ортүүгийн өнгөрүү 15—15,6, түүтү өнгөрүү 54—56 мөлүүгүн тэнгэрхүү нийл-лэлтэйчиган.

Партия эрхонимической политики үрдүүг сэлэлдэн нурууг асаруун дүйгүтүү салгыч өрө көтөргүү бүөдүр, Маныха элбэх санга лагалдан босготонинээр.

Үе өдөрнөдөх бийнги республикайгай үлдэгдэлтара партиа ХХУ сайннь уураахтариван оро куур түлэнь - онур нийлветки бастань, ердын үнүсэйник - сайдаагчидар.

Холодур, промисловенска борлуулсуудны баатарын кварталлагы аймагийн 104, үзэ өнгөрө тайварчигтан үрэлтн 101,9 бярйинин төдөрүлүүн. Үүтү тос-лэртөөр түүтүрчэ Уушн түү-лэри өсөртүсхэлэлтн сөрдү-лэри аярагдлынлар. Ичэ ийэ-н жинийнэ күнүмэри түрүсүн, асэны сэд итэ камнээр, 11091 жөтөрчөн өрүк үү-түмэлнн. Этү тос-лэртөөр түүтүрчэ сэд аярагдэри бяс-лэ-н 102 бярйинин үсэлэ.

[illegible]

1976-чылы тий хэлнийгэти батыр нэгөөтэ суух түмүтүүтэ, Сүбүрүүскай аагынан сонхон халхыгтан тийаарыг сөрүктэри тураллар. Маниха оройуен профсоюзной тэрилхэсэ үзбэти тэри бигэ киингэ түмүүтэ, үдэгэ оро катэгуулууну ситилгэти партиягй тэрилхэлэриг төмөлгөн бэригэтигэти.

Бодлу нийцмэг тувар элбэг
сүртгэх эдийн засагчид үүнийг
сөрүүлээр оруулж гүйцэтгэн
дээдний байгууллагад үл оруул
туугүй түрээсний хүүгээр өртөл
согдөөдийн хөгжлийг нэмэгдүүлж
дүүдүүн үйлдвэрлэл урсгал хай
нхгч м сул сул дийлж СХБ

иә әрә кәтәһәр түһүһәр кәһәм-
иһәд бәһәһәрә.

Онон профессионал таргалтар бары нэвчлэлтэй, тэрийнэр, нитэр үлдээрэ производствонь кустал айнаачы энбээтээх буюуухтаахтар. Кинилэр производствонь өрө хөөрүүтэ, кидүүхүн үрдэтингэ байдлаачы уонна активнайдык кустар кэзэабинай айнаахтарынан социалистической куоталаһы буюлар. Кэлин биримэстэ өрөйүүтэ профессионал таргалтар социалистической куоталаһаанна тэрийсингэ кустар буюдулар. Бу дыла олуунууга мэтэлдэһыт өрөйүүн нэрүотүн хаһаймстэбатын бичылыһарын уонна социалистической куоталаһаа кыайымалдахтарын елеууан бигэрэмжит өрөйүүн үлэһиттарын социалистической дөөһөөтэлиин бэлэрин төлөөр иһин куоталаһы бэлэччэ кээтэик ыагылар. Бастагы квартал түхүүнүн өрөйүүн 14 промышленный уонна производственной коллективтары социалистической куоталаһылаһылар 1 мистээн өрөйүүн илаһы типография (местном пред-приятии Н. С. Онуфриев) илаһы

седател Н. С. Оросов) илан
СХКН райкомун, райсовет ишпа
комун уюна райсовпроф кооп
рунда егаллар йылыла ямайлал
ылар чыгаштына. II жигеэтин де
совунт (жестком председател
Н. Н. Ермолаев), III жигеэтин
коммунальнай предпринимател
уюна тудсаран оюоруу комбина
та (жестком председател В. И.
Макарен) иланнар илмичелары
ип хонна Бочуотунай тримота
ларинин ийгараалдынылар. Бу
тоо илгелертте хуоталанын түмүг
ишартат ахетан оюоһулдан уюуһай
бизини таһаардылган ийер.

— Партия XIV съезда оную пиллетганы кадыуе уонна хаачыстыба пиллетхатынан биллэр бича түбөспүчү буоьбатах. Аныгыбуллар бөрүлүтүсүл, талоуулар үчө бичыгы хаачыстыба дьах буолуута сүрүн көрдөү: 1. Физическаны ттүөрүлүмэ.

Бү күнүгө оройтон совхоз-тарга саяхат айтканын бүтүрөдү. Ойгон Субуруусай атынан совхоз Хатын-мугам, Солөмөстөдө, өдөлөмөдө, бурдук айылында, ным айылы 25 күнүгө бүтүрөт. Наврузданын киндизер. Ошондой эле азычтыктын көрүстү, кызыл-кызыл совхозданын төртүнчүсү. Ал саяхаттан өтөт.

нәр ишә. Өл сәләләләр про-
суда ылазгоох комитетын прел-
дствителә хайлар да киириэхтә.
Балына, үнүү кыр аствооруна
пирей сәнгә өт булар. Мана
улары күгәкә өсүһүәхә. Сотору
сирн хөрүтүүә өройоң мөхнин
кәләрдынан күрәзтәлиналар ил-
мәлдәлә. Ошо үе сәхәләр

булар билгилердин алтынны медалатор кытыштаах, Куотала бизаны тарийин професорлар бир сүзүн соруқтаа буларны кам ити үөлү аталыштарга актыналар камалалар, тарий салар эрийшилэр. Ол эрө түбөтүтүгэр хаамтыла дин үөлүтүлү суналтын ситизе, — дин тыа хаамалыстабатын ууравле кычкылыбай агором.

В. Ф. Есолов.

— Окуула өрөлөрүн сайын-
гы сайыналагандарын көмүгөр
чуулаан от үлөктөр туунары,
үлө күнүгөрд режимин булгучу-
туубуздуюздая, — дигең райса

Хомойуох иһин, сорох тэриг-
тэлэр, дохобур, сибээс оройуон-
наабы уулаа (местком председ-
тедэ М. Г. Макенюва), дээхэс
(местком председателя Н. Р.
Дьячковский), райПО (местком
председателя М. Е. Софронов),
тутуу участкаа (местком предсе-
дателя А. М. Старостин) баһааы
квартилаа социалистическай куо-
таһааы түмүтүгү үтүрбэһэ үлэ-
лэригир иһинэ суох сыһыан-
наһааы.

[illegible]

Өл аэроэри социалистической куоталааны ырах, эми, эриэн улаһинтэрин ортолоругар чалатх-тук тэриллэр. Холбоур, эми улаһинтэри сым сараланынтыгар 17 нуунаах абдыааһыныи илэмматтара да ол туолан иһинтэи бэрэбиркэлэбэтилэр даҕаны. Эриэн предриятиеларын үгүс төмкөлара былааннарын төлөр-бөтөр, эриэн адыс предриятиелара куоталааныга кыттыбакко олооролор. Уолсайынаа, куоталааныны куолутугар эри тэрийэлэр.

Орбейуон санхостарыгар социалистическай куоталаһына үгүс рабочайы хабан бэлгиччэ кнэгник матыаһаллар буолла. Од гынан ба-

[illegible]

Аасмыт сымаларга өгөөр үлэ-
ни сымдан дэглээннэлэрэ өбө-
дөнүүлэрэ тахсар ээ. Онон өгө-
лөрү салайы үлэдэтэргэ ырдьа-
рар элби өбөдүөн аванара
иалда. Онуоха киби эрдөрү бэ-
йэтин элбиэтэргэ - илби баттаан
туран ыдыахтаах. Мань тэрийин
башурууһууан сымалар, рабо-
кшара, учууталлар профессэтар
га быһаччы дьарыктаныахтаах-
тар.

— Бүтүн Союстаагы фести-
валы. III тура Якутскийн бас
ыйын 20—25 күннэригэр ыы-
тыллар, биин бийиги оройуону-
муттан 60 киби дьэтиһэллэх.
Баламизини сараланна. Хомойуох
илин, бүгүлүгү күннээри тургу-
нан 30-ча киби кээлэ. Ойгон
атычтарга сөххөтөр дирекцияла-
ра, төрүтэээр салыйааччыларга
көпүлөөн ымыһапка озоролло-
рун туһунан оройуоннаагы кулъ-
тура дьэтиги директорд М. А.

Никитина атта. Машина ту-
лааннах профсоюз райкомнара
уонна месткомнара бйааччы ба-
мыту интэриэстурга көрдөстө.
Түмүтөр СССР XXV съези куду-
руа улааннарын шайлаарыгар ту-
руорууга сорууттарын олоххо кы-
дарыгы туулааннах үлэни аш-
тыахынат дьөгө.

Орбужоннаары эхтнйр-санитарнай хэдьбонук кылалынай прина А. И. Пермяков баспыт гыллаах-ха ССЭП райкомун пленума про-

ран, өрдүк сабыз үлэнттэрин, сылгыныктар, өсөмөтөрдөр ортолорутар кунгалааны үчүгөйдө териллибэт, Түмүсү сыл багыгар-тигаар биригдө табаараллар. Бири-дилгөн үлэнттөр ортолорутар кунгалааны эмне суолтатытар :оо ылталлар.

Содиагистический куоталаймы
ны тэрийинги быһаарар оруузу
бастың үлэиттэри мораллны
уонна материалнай өтүүн таба
ууһууһу көбүтүбүн ыһы.

Профсоюзнай тэрилтэдэр бу хүннээрээдэй тирөөн түрүр соруугтарынан, бастатан туран, оролтор сайыгыты сынналаштыарын үчүгэйлик тэрийиниңе болдоот-бу ууруу, онунга пионерская лаарындарга, өбө педпедкалырыгар берилээр минстелерги толору тууанына бүөлөр. Үлөһиттар үс-уран самодельностарын Бу тутуи Союзтаары фестивалды үнүс түрүн республикада көрүүте бары профсоюз райкомпарла уонна дестомнира комозолорго туталахтар. Профсоюзнай муһахтар Устаан кордобутун быһаастынан ыктастылахталхтар. Онно көрдүлөр боннуруустар ардаттан бадаланынан, үчүгэйлик бастамаларын эре кимиттен дадууга түрүһталахтар. 1976 сыл бастакы айдарылар профсоюзнай чилиэнискейи үсунубу хомуйуу бышыадын тодоротор дайдыгы ытыахха.

Оройуон профсоюзнай тэриэтэ-
тэрэ оройуон културатын уонна
эконовикатын салгыы сайммын-
рыта ССНН XXV съези проф-
союзтар нинилэринэр туруорбут
сортуктарын ситиһинилээхтик тодо-
руута ылыаһынаахтык уонна
айымныыаахтык үлэллэх тиг-
рэхтэр.

Буюу нэбиллэмнээтэни эминин халчлгыймны тунсарар гуһууан уураймар сөвхэлээр, тэрийлэлэр, дредиринтнелэр салалталара үгдөрөггө күтүүннээжн өнгөрбөтгөр дөөтэ. Милэстэлэргэ, хэлсбүр, Чыалнарада, Төлөй Диралар, Улахан Күүлэр, сага үлэтин хэлбиг ахи үлэинтэригэр одорор, үлэтинир уулуубуйаны тэрийлбөтгөр, Уонсайымап үлэтинир, өлөрөр дөөүгөт тымвигдыттан үлэинтэр баддымалара үгүстүк тахсар. Ордук буюр, хабых нарынмалара аа башлар. Ол түмүгэр үгүс дэлкүнэ сүтэр, үлэ өнгөрөн табаарылыкта нэмтэнэр, мөдөөр үлэсээр.

Уш үлэһиттэрин профессианы райкоһа мэлдьхтүк үлэһинэр днэ дикталаатчыт этинтэ сөптөөх. Уһон миникигин үлэтин тосту тунсарыан илалта.

Итими сәргә пленумга тиз ат-
тилар: М. Ф. Платонова — үз-
ләттерини профсоюзун райкомун
председателе, Е. Д. Гулаев —
культура үләһеттерини профсоюзун
райкомун председателе.

Пленум үлэтигэр ССКП райко-
мун бастагы секретара И. П.
Листинев кыттыгыны ылла уонна
профессионал таралгаар тирээн
туур сөрүктэринэр тохтоон ыда
эттэ.

Профсоюзтар брйууи нааы
Советтарыи IV пленума дууузы-
индиги боднууека тууаа-
наах ууруааи ылынаа

Е. ГУЛЯЕВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КУОТалаһы **АНАЛАХ ТАННАРЫЫ N 4**

Субурууской аатынан совхоз Хатылы, Болтоно отделениелара

ҮРДҮК ҮҮНҮҮ ТУНУГАР

Субуруускай аатынан сохоло-
батылытаады отделениетын үр-
дүк үүнүүтүн эиенота сааска
хобуу үлөлөрө сабааланар күн-
нэритэр ыһыта бэлэмнэни
лиейкатын мыһыта. Оһло 18
раас марнааах трактордар,
сүүрбөччүө түһүс ахсааннаах
тып хаһаайыстыбатын массы-
налара кэскилээбиттэрэ. Ити
кырдык да бэйэ күүһүн уонна
кыадын көрүнүүгэ культурнай
отууларга хонө сылдан күү-
рэннээхтик үлэллэхтөөх 60 ча
механизатордар уонна рабочай-
лар мустубуттара.

Хаачыстыба уонна кедьүү
патенткагы бастагы сылын
ыйыстыгар ийирин үөрүүлээх-
тик, көтөбүллүүлээхтик ыы-
тыллыбыта, Отделсине механи-
га К. В. Чичигинаров ээно
үлэни сабаларга толору ба-
лааннаар туһунан совхоз кы-
лаабынай агрономугар В. П.
Чичигинаровска рапордаабыта,
Бийигини олохтоох партийнай
теритка секретара Я. Н. Пру-
децка, управлющая Н. Я.
Чичигинаров эбэрдалабыттарэ
уонна быйылгы сорукурбытын
эссе төгүд быһааран бээрсит-
тарэ. Оттон совхоз кылаабынай
инженер-механига А. Е. Ки-
ридин техниканы көрүүгө-ха-
райыга, инниттэн куттал суох
буолуутугар уонна лесник
Н. Г. Корнилов уоттан сэрэх-
тэх буолуу быраабылатын ту-
туууга бэриэди өлөрбүттара.

Бямдын 13 күүнүгэр кы-
зыл флажктардаах трактор-
дар, ойбоосторугар үлэ-хам-
насна эрх күүрдэр лозуннар-
даах сөмүкэлээх агрегаттар та-
ла сылдыан синги саптарыга
күөрбүтэрэ.

Маассабай ийн үзмэл ийн 10 күнүүтэн сардаламмыта уонна алта агрегат икки сменанан үлэдээн барыта 925 гектар сиргэ туорахтах культуралары астылар. Ол нэнэ барыта катонтина. Синги саптары 750 гектарга, луценнелааһын 634 гектарга, сааскы хорутуу 360 гектарга ыгытылыннылар. Балһаада техника кылаан киирбэҕэ иччээй туруктаах күнээригэр үс сиринэн хайдыһан Сүтэй оромүөнүгэр үлэтээбиллэ.

Урут социалистичеснай куоталаһы хаамыһа үлэ хашык көрүгэ бүтэрбиттэн көрөн, хас амз хонс баран, таһаарыллара, Быйыл совхоз салалтата кини ууслуобуйатын хаачыстыба уонна көдүүс көрдөбүллэрингэр сөп түбэһиннэрэн уларытан өйөрбүтэ. Оһоно чуолаан, куоталаһын түмүгэ хас биһирдиги агрегат сууннутааһы үлэтин көрдөрүүтүнэн таһаарыл-

лара уонна нааһынаахтарга
Сирээттигээр бэрлээлэр,
слюхотомута. Иһыы үлэтин
былдааһынтаах күнүрүгэр куо-
тааһыны күүскэ тэннитиллэри-
гэр ити быр көрүлүүр ньыма-
нан бодобута.

Эдэр да, опыттаах да механикатордар курахтээх куоталаһыларымгар мһымы үлэтин кэмнэгэр Дмитрий Кладзие, Михаил Павлов, Григорий Кришопкин, Николай Козлов, Семен Собакин, Федор Батарин, Егор Ваши старшайдыыр агрегаттара бастааннар биризмийэлээ сыраттылар. Оттон мамманын 25 күнүгэр мһымыбатын бүтөрүмүнүт совхозлутугар баастаатыбыт уонна туорахтаах культуралар мһымыларын оробуон үрдүнэн эмиэ бастаанны түмүктүүр чэстээннибит.

Сааскы ыһытыгы брэлэмэниингэ отделение ууһа П. М. Попов, электросварщик М. М. Неустров уонна техника өрөмүсүгэр кыттыбыт нурсаһар үтүө суобастаахтык үлэлээбиттэрин ахтыахха наада. Биригэдьири солбуулааччы И. Л. Говоров үлэһиттэри табан аттаран туруорда. Аан бастаан кытан тараһып уонна агитационнай үлэ урукку сыллардааһар биллэр үрдүк таһымнаахтык барыта биһиги ситиһинибит биир төһүүтүнэн буолла.

Вилигин общественнай сүөлү аһылыга буолар күөх аһылыга анаан алта тивилэктөөх трактордар сир хөрүттэрэни бүтүлөр. Аны аһылыгы сир сир үүнүүтүн көрүү-истин уонна сайылгы паардаһын үлэтэ бу тирээн изэллэр. Техника бытын көрүнү паардаһыга биэс агрегаты туруордубут. Ити үлэни хаачыстыбадаахтык

Көй хөдөөдөн нүүнүгээр нугарсагдй таллаан бодирчлагар парин тугага нэгэ этэн чорозгор. Кырдалларга саларчин кайрүт нугурунунгар адуор едизэ салдарзайн аснестир. Оттон бу тара дээрман кочон сыгар бөөкынаба жодун мугуор нугурунун тугага үлэ үлрэхизин төрүүлэгт нугамага бодолон шиллел. Агаан

[illegible]

УОБА К И И Р Б
3000 тонна попула тайнла-
быга, гектар алсын агмстом
центиер минеральной уоар-
буу үс коруза каллариллы-
га.

«Беларусь» тракторна дэ-
густаву афардэр, уонунан ан-
ны улатан солбуйар асронт
голубомут.

Батарин үмэлдэг. Отгон Федор Федорович төрөлхтэй уули транзисторыг Василий Батарин эмэл шигнэмж дэргэдэс бэлдэг байжээли-хөйтээд үлээгээр.

Трими длаһны үүдүгэр сүгүр биһиһыа хоту өтгүмэн «Беларусь» трактор уһаты киирэр-тасар. Руһаа—ааспаа Николай Мустахов. Арасыа өсөөт уонна арасаадаах-лаахыт хортонньуу гиззэтэ уоһу кэмбөрү бөрү биир тэһиһи бөлөһүдэр. Ол тайдол тударын, тоһа үчүээдэһи көмүлэрин билээри төхтөөһүмүр. Причүһүгүс Проконий Харитоновичыт хортонньуу өлөрбөр маһсыһыаһырын уһа-лаһыа көрүмүсүдэр.

Суббуруускай аатынан сол-
гоо Хатымытаагы отделие-
тыыа хортгоонубуу уунараа-
чыллара ханымытыа уопия ко-
дубуу атыгыстыкатын бастыкы
саныкытын ити кррдүк үлэ
күрээлиинэм көфүстүлэр. 12
эктилэр хортгоонубуу олор-
тулар.

СИНОМКА: хылаабылмай
ыгранан В. П. Чичигинаров
(уугаттан анык) дортуонмуйу
олордугуа суба бузгара.

П. АФАНАСЬЕВ

ХАС БИИРДИЛЭРИН—108-ТЫҢ КИЛОГРАММ

Субуруускай аатынан совхоз Болтонгоотоуу отделениягыгар сэтгэ сылбын сайыннан субан суоһуну уотуугу үлэһээн арабын. Колли сылларга эвенону салтаттабын. Тохсус пиллетка төрүс, быһаарымнах сылытар ситиһикки иһин дыйду НХСБ үрүм көмүс чедалинан наараадалаанмытым. Ааспыт да сылыт көрдүүбүт үчүгэй этэ. Совхоз үрдүнэн алта эвено төрөллүбүтэ. Олорхас биһирини сүөһү сууккада ортотулан 860 грамм улаатарын

хошна сезон устата 98-тэм ка
эбилэрин ситгиспиттэрэ. Басти
үлэлээхтэр ити кордоууну 117
кг тирэлбисттэрэ.

Онуг нийслэлтэйг бастайм сүлд-
гар бийнэг Д. Е. Назаровтэйм
уонна А. Е. Монастыревтэйм
үлүү буюдмийт 450-ча сүдбэн
сүлүүнү уотарга үдэлээн эрэлбт
Маршруттаах сирдөрбөт — Гын-
дал биригээдэтэн эгэригээдэ
алаастар, үрүгээдэр уонна үрэх
гэр. Чарамнар буюстара эмс
бааллар, Мэччирингэ хөдүбала
көчээрилэрин эмс туһанаах
лыт. Сүлүүлэрбитин ханнак сир
гэ кыстаабыттарынап, хайа би-
ригээдэтэн кэлбиттарынап илэр-
дэн үөрдүүбүт. Биара саастаа
этүүлэрин улахатартын үтүүр-
төрбөт кына саалайан, мэччир-
сүлүүнүн буюулан биярар өрдү-

Өгүүрэн куйлаас сарана солүүн халхалах, уугуур күүлэ-
длалстарынан мэлчигтэр, үөн бяр-
дах үгэнигтэр түүнтэлэн бнэрэр
сүөһүнү онно мустар гына үөр-
тэр хлйиан да наада. Тонһо да
блйингиллаах, мэлчиронгиллаах саймын
га ханын да сүөһү турангваа
сирн бнһа ааспат. Ол да буудла
тууһу хаагчнвэр уонка сааскы
күһүтнүгү силбиккэ молгүөх бн
һылтэйбыйтарга көмбикөрмү бн-
гэр тхлһаах.

Бидийн маршрутын эвчинтэ
сирбит хийж. Ол эрээр өнөө сүү
нү нийтийн специалистара кэлэ
үлэжиллээрнэг сүбүмү мушьяа

С. НАПУЗОВ.
ЗВЕРНОВЕЦ.



ыттан эһиыаги элгем үүнүүнү
ылыыга оруннаах төрүөгү уу-
руохтут.

С. ЛИТВИНЦЕВ,
ДОНОВОД.

СНИМОККА: (хангастан)
звеновод С. Н. Литвищев
трактористар Д. Д. Кладкин
учебца Е. П. Банин.

П. СЕДАЛИЩЕВ фототг.

Фестивальга бэлэм мөлтөх

Үлэһитэр уус-уран самодетельностарын Бүтүн Союзтаары фестивалын көрүү үһүс тура ытылларынан, биһиги хаһыаппыт корреспондентарайсовет, исполкомун культураба /отделын сзбиздессейз И. И. Кандинскийы кытта нэпэстийэ сырытта уонна бэлэмнэни туһунан хаһыат аабааччыларыгар билгиллэнэрлэригэр көрдөстө.

Уугуран самодетельноһы Бу
тун Союзтаһы көрүү иккис тура
бийиги оройунамуттар, иштүгү
XXV сьезһе үдэллир кэмигэр
олуньу 27 күнүттөн кулун ту
тар 21 күнүгэр диэри Чурапчы
саликарһытыгэр ытыллалыбата
Оттон үбүс тура бас ыйын 20—
25 күнүнигэр Якутскайга ыы
тыллар. Ойно республика бары
оройуоннарыттан 2000-тан тахса
көрүт таллааннаахтара түмөтөх

тэрэ. Бу көрүү уратыгын хангаар-
дарын хуучин хуучин хуучин хуучин
буулар, Холбоо, хөгж, ансамбл
га, оркестра, ирмэг, сахалын
тойуука, үнэмтэй үе. А. А. Түг
түхүнэн санаа бөхдөг.

Бийнги өрбүймчутутгаан уус
уран сэхэдентельность 60 киби
лээх коллективна киирэн кыттама
таах. Барыта 8 хорү бэлэмнэх
төхснит, бишр ырмаһнит 6 еодонь
уолаттар уонна кыртуттар андан
бэлэе 6-дыы ырмаһы төлөрүөх

таазтар. Бидата, сүрдөөх үү
бэдэмнэнн, түбүк нааза.

Од арзэри, бэдээнэнишбиг ол-
молтох, Бу күншэргэ, үлүшнэ-
сөгүс этгэххэ, 30 ча эра кий-
бээр, Райсовет нөпөлкомун I
№-дөх бйһаарымытынан кимжэ
кыттыахтаахура чуолкайдана
гурар. Ити дыһал баччаанин
дээр сөрөх сөххөзтар, тарилта-
лар сайлааччыларынын төлбүрү-
дэ илин. Холбур, Кара Марз
агынан сөххөз Болугуртаны ө-
деленметынан (управляюща)

А. П. Ермонов) 4 кн-н мэдлэх
тээж, күн бүгүнтгэр дигри бил
дигбаттэр. Онкологер элн оройуон-
наары холбохуга, промкомбинат
бигридин кыттааччыны мэдлэх
таахтарын бигэрбэскэ элороллор
Онон бэлэмизинингэ кигриэхтээж
эбэон үлэллэриггэр босхоллоон бу
дигриггэр кыттаач тусталхтар.

Фестивальга бэлэмшлэний бэлтгэлийн Клубаар оройуулнаар дараах ажилыг хийлээ. Энэ хэрчлэлд Е. П. Селовина, үндсүүн А. А. Филиппов бэлэмшиллээр.

